





Ho tsamanea 'moho

Buka ena ke ea









Ho tsamaea 'moho

First published as *Walking Together*

Illustrated by Louwrisa Blaauw

Written by Jade Mathieson

Designed by Bianca de Jong

with the help of the Book Dash participants in Johannesburg on 27 June 2015.

Translated into Sesotho by the Partnership for Alcohol and AIDS Intervention Research.

ISBN: 978-1-928318-68-2

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.





Ho tsamaea 'moho



Louwrisa Blaauw Bianca de Jong Jade Mathieson






Ha re tsamaea
Tseleng e telele,
Re tsamaea 'moho
Re bina pina.








Ke na le uena,
Uena le 'na.
Leeto le monate
Ha re le lelapa.







Ke tla u fuama
Joaloka sethole
Se fuame litsuonyana.







Ha pula e rotha,
Marotholi a theoha holimo,
Ke tla u sireletsa sefahleho
Joaloka katiba ea mokorotlo.





Ha leholimo le befa,
Ka lehalima le thoathoaretsa,
E ba sebetse, khutsa!
Ke na le uena.








Re tsamaea 'moho
Ha re na hlonama.
Sheba holimo, sheba mahlokoreng,
Bona na re boneng!







Ha u bona se nyakalatsang,
Mpolelle.
Pelo eaka e nyakalle,
Re sututse ho hlora.







Ha maoto a choachoasela
Ke bolelele ba tsela,
Se khathatsehe, re se re
Titimme sebaka,
Cliniki ke eo.





Ke bohlale ho
Hlahloba qoqotho, mat'soafo le litsebe.
E ba matla u hole,
Phumula menyepetsi eo.







U ts'ohile?
ts'oara, maparela letsoho laka.
A u hlahlobe phallo ea mali
Ka lebanta la sephaka.







Ba re fa litlhare,
Ba re fa malebela
Ho re boloka re phetse.
Hae re tla kena.







U loketse ho khathala.
Re ithutile tse ngata.
Joale ke nako ea boroko,
Phomola hantle,
Litoro tse monate.



